

LOU BRUSC

JOURNAU POUPULARI DE LITERATURO, D'ISTORI E DE SCIENCI
PAREISSÉNT TOUTEI LEI QUINGENADO

Se vende perout. Depausitari majorau pèr Marsiho : H. BLANCARD, 6, carriero dei Recouleto, 6.

Abounamen :

3 fr. e mié pèr an pèr touto la Franço.
Fouero Franço, lou port en subre, co
que revèn à 5 fr.

Tout ço que toco lou journau deu
estre manda afranqui à l'Empremari
Prouvençalo, 15, carriero dòu Grand-
Relogi, à-z-Ais.

Lei plé noun afranqui saran refusa.
Leis article noun inseri saran pas
rendu.

ASSABÉ

Leis abounamen soun en recoubramen.

A parti de juei fén encaissa pèr la Posto,
a nouéstei frèst.

Em'un de nouéstei numerò venènt, dou-
naren la taulo dei matèri dei 26^o qu'avèn
proumesso. Pèr ço que n'es de la cuberturo,
sus l'ouservacion de mai d'un couleiciou-
naire, s'es vist que 26^o fasien un voulu-
me abord mince. Doues annado faran un
pau [mai de couinou. A la fin de l'an, dou-
naren dounc la taulo courrénto e la cuber-
turo.

TAULETO

PASSO-TÈMS. — Lou mège aprendis. E. D. B.
POUESIO. — A la Proubenço.-P. Gourde-S.
Estève d'Obazine-J. Rous.

EMEMBRANÇO. — Du 2 au 15 de Mai. — L.
A. Gardaire.

COUNICO. — Santo-Estello Lou Gal sabé. Coun-
cours de Besiés.

SCIENCI. — Bibliografio.

TEATRE PROUENÇAU. — Tres galino pèr un gau.
M. Bourrelly.

PASSO-TÈMS

LOU MÈGE APRENDIS

A Mourmeiroun, païs de tracassié e d'envejous,
i'avié n' cop un mège que ie disien Carivè....
Moussu Carivè.

Aquest moussu Carivè avié pèr domestico un
droulassas de l'endré qui disien un poulit
noum!..., Sivoli

Aqueste Sivoli éro tout brave, brave come un
sòu ; soucamen avié n' pau de cresènço : s'imagi-
navo, come prou gèut, que sufis de voulé pèr
saché.

— Mestre, diguè n' jour à soun moussu, avès
bèn un bou' mestié !

— O ?

— Ah ! segur. Emé pas grand peno gagnas tant
que voulès. Avès chivau, carosso, serviciau, ser-
vicio ; vosto taulo es toujour garnido de bon
moucèu. Buvès de chimaio que brulo li lende.
Ah ! que mestié, que mestié ! Voudrié hèn èstre
mège, ieu perèu.

— O ! te sentirles, Sivoli ?

— Ah ! moussu, me sèmbla que tant fariéu. Se
me dounavias soucamen quauqui pichòti leiçoun ?

— Vole bèn, vole bèn. Te farai rèn' paga, meme.
Tèl pas pu tard que deman, vendras 'mé ieu à la
vesito. Acò te vai ?

— Ah ! moussu, que sias brave !

Moussu Carivè amavo de rire. L'oucasioun
d'un bono farço ie toumbavo tutto caudo entre